

Tshwene le mosadi wa motsomi

Wesley Kipkorir Rop
Setswana






Ko sekgweng sa Mowa go ne gonna
Tswene o aneng a nna ka
kutlobotlhoko. Nako ngwe le ngwe
ge a belega ngwana , ngwana o ne a
tlhokofala.


Kutlobotlhok ya go latlhegelwa ke bana ene ya dira gore tshwene a nne a tlolela kwa godimo le le kwa tlase. O ne a tlolela mo dikaleng tse difarologane a nna a lela a re “Kwi! Kwi! Kwi!”






Tshwene o ne a nna ka
kutlobotlhoko. O ne a utlwa botlhoko
thata ga abona ditshwene tse ding
ke bana ba tsona.


Tshwene e e utlwile botlhoko ene e namela di kala tse di farolaganeng. Malatsi a ile a tsamaya tshwene a tsweletse ka go lla thata.





O ile a belega gape. O ne a tseya tshoetso ya go tsaya tshwenyana a e ise ko mmileng gore batho ba e bone ba e lakaletse masego.

Tshwene o ile a fologa setlhare a beya tshwenyana mo mmileng. Ka nako eo motsomi o ne a bowela gae. A bona tshwenyan e robetse mo thoko ga mmila.





Motsomi o ne a kuka tshwenyana go ya le yona gae. Ga a fitlha gae , barwa ba gage ba ba raro ba ile ba tshameka le tshwenyana.

Bana ba ne ba opelela: e konopele
kwa godimo!

E konopele kwa godimo!

E konopele mo g nna!

E konopele kwa go ena!

Tshwenyana e ne e konopelwa
gotswa go ngwana go ya go omong.





Ga ntse basimane ba bararo ba tshameka ka tshwenyana, tshwene o ne a iphitlhile ka setlhare a lebetse. O ne a tshogile gore ngwana wa gage o tla tlhokofala go tshwana le ba ba bangwe.

Mosadi wa motsomi one a tla a
bona go tshamikiwa ka tshwnyana.
On are “Stanly e la tlhoko! Etlise mo .
le tla e wisa!”





O ne a ikuka mo matsogong a gage,
a efa masego.

Ga mosadi wa motsomi a e baya fa fatshe , tshwene o ne a siana ka boitumelo go e toma. One a e topa a nyelela ka yona go ya ditlhareng.




Tshwene le mosadi wa motsomi

Writer: Wesley Kipkorir Rop

Illustration: Jesse Breytenbach

Translated By: Monica Mashia

Language: Setswana



© African Storybook Initiative, 2014



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY) Version 3.0 Unported Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org
A Saide Initiative